oji xoriçi

Ahvoli qaval dar mamlakat

Pariz, (UzTAG). Ci xeleki az M
rid maəlumot medihand, dar ta
mi Ispanija ahvoli qaval eəlon k
şudast. Ba hukumatdorho ruxsa
da şudast, ki agar zarur şavad
voli qaval eəlon kunand.

Muvofiqi maəlumoti Gavas, ʙa
nosiʙati 17 umi fevral dar Ma
tarafdorhoji part'jahoji cap de
tratsija guzarondanaşon ahvoli
eəlon karda şudast. Soəati 11 p
cand hazor odam dar mahalaji
nişin çamə şuda va az onço „I
natsional" xoni karda rü ʙa
markaz karda raftin. Demonstra
ho talaʙ kardin, ki odamhoji
sijosi avoq xoʙ raftagiro ozod
şavad. Dar rahi demonstratsija
istodagi grupahoji navi raʙo
korro partofta ʙa on qati şudi
monstrantciho rü ʙa çonini tj
karda raftin, amo onhoro zandar
tit kardin. Dar vaqti paron-p
du odam kuşta şuda va şiş odam
on çumla du zandarm jerador ş

*

PARIZ, (UzTAG). Premjeri
Ispanija Asanja cunin guft
„21-umi fevral hamaji munit
tethoji respuʙlikoniji 12-umi a
soli 1931-um sajlov karda ş
ʙoz ʙa rah monda meşavad. Dar
rid ham mo hamcunin munit
teti xalqi taşkil medihem. Mo
ji programaji fronti xalqiro ʙ
mal çori kardan ʙa zudi dig
ho meʙinem. Parlament jela
zamono, hukumat aministija do
talaʙ mekunad».

*

Pariz, (UzTAG). Muvofiqi maəlu
hoji az Ispanija doda şudagi,
az talaʙhoji asosiji əoma hu
Valjadares ʙa odamhoji siʙati
gunahkor şuda avoq xoʙ rafta
nistijaji umumi medihan gufta
da dodageşro ʙa zudi ʙa əam
kardan meʙoşad. Dar tahti
lozung dar jak qator şahrho m
tatsijaho guzaşta istodin, ki
zandarmerija ʙerahmona zer ka
todast. Muvofiqi maəlumothoji
midi", dar vaqthoji oxirin ʙa
lovho dar tamomi mamlakat 1
kuşta şuda va az 100 odam zi
ra dor şudin.

Az Javagos az xususi dar
korpartoviji umumi eəlon
şudan jako-jak maəlumot do
din. Korpartovi kardagiho ʙa zu
nitsija dodanro talaʙ karda i
Qariʙi 20 hazor raʙociho dem
tsija taşkil dodin. Peş-peşi de
ratsija se nafar deputati ʙa
ment sajlov karda şudagiji fr
qi ʙudin. Politsija ʙa demo
ciho ʙo otaşi jaroq peşvoz ʙu
jak odamro kuşta va şiş oda
on çumla du zanro jerador k
Korpartovi hamaji korxonaho
ro dar ʙaraş giriftast. Askar
tariqi şitoʙi rohi karda şuda
momi şahrro ʙand karda va d
xel çojho pulemjutho mondi
Dar jak qator şahrho çihat
gunahkor şuda avoq xoʙ raf
şüriş kardin. Dar Xixono çih
gunahkor ʙudagiho tjurma
va cand nafar qarovuli tjurm
jaroq kardin. Zandarmho dar
tjurmaro girifta, avoq xoʙ raf
ro moparonem gufta xavoti ra
Faqat ʙa in kor qati şudaʙi
nistka Dolores Iʙarruri (Pas
ki u ʙa parlament deputat
karda şudagi hast, raʙi ku
ʙastast.

Dar tjurmaji Burgos ʙaz
çihati sijosi gunahkor şuda a
raftagiho çançoli zür kardin
qarovulhoji tjurma ʙerahmon
din.

Dar xudi Madrid demonstr
ʙaroji ʙa zudi aministija do
kil doda şudagi davom kar
din.

minüv Врид. отв. редактора M. A
POLIGRAFKOMBINAT

Organi komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
На местно-еврейском языке

BAJROQI MIHNAT

PROLETARHOJI TAMOMI DUNJO, JAK ŞAVETON!

FEVRAL
24
Du şʙe
soli 1936
№ 36 (1532)

Ba sarʙardoriji insunaji hajvonotparvari qadam ʙa peş!

Suxani mudiri şuʙaji xoçagiji qişloqiji TsK VKP(ʙ) rafiq J. A. Jakovlev dar soveşcaniji umumiitifoqiji peşqadamhoji hajvonotparvari

Dar sjezdi 17-umi VKP(ʙ)—dar sari soli 1934-um rafiq Stalin partija, mamlakati moro çeq zada ʙud, ki sarʙardori kardani hajvonotparvariro ʙa dast darorem. U cunin gufta ʙud:

„Kori hajvonotparvariro ʙojad tamomi partija, tamomi korkunhoji partijniju ʙepartiniji mo ʙa dasti xud girand..."

Jak sol az vaj peştar, dar sari soli 1933-um dar sjezdi jakumi kolxozcihoji udarnik rafiq Stalin cunin gufta ʙud:

«Mo, ʙolşevikho harakat mekunem, ki hamaji kolxozcihoji mo jak tagi gov doşta ʙoşand».

Dar hamin soveşcani partija, hukumat va odamhoji ʙehtarini qişloqi mo mesançand, ki suporişi vozdi partijaji mo ci xel içro karda şuda istodast.

I.

Se sançiş

Sançişi jakum—in miqdori hajvonoti mamlakat hast. In sançiş rafta-rasidagi qatəi rafta-rasidagi zür meşad.

Rafiq Stalin dar sjezdi 17-umi partija taʙlitsajero eəlon karda, dar on nişon doda ʙud, ki ci qadar sarşumori ʙuzurgi hajvonotro kulakho noʙud karda ʙudand va hamcunin qismi kamʙaqalho va mijonaholho ʙa taʙviqoti kulaki eətiʙor karda, dar solhoji avali ʙunjodijati kolxozi hajvonotro noʙud karda ʙudand.

Alhol mo dar in taʙlitsa dastahoji darkoriji soli 1935-umro qati karda metavonem. Ana cunin surat dida meşavad:

	Ba hisoʙi sarşumori million		
	s. 1916	s. 193	s. 1935
1. Əasp	35,1	16,6	15,9
2. Hajvonoti kaloni şoxdor	58,9	38,6	49,2
3. Güspandu ʙuz . .	115,2	50,6	61,9
4. Cüşqa	20,3	12,2	22,5

Dar mudati du sol: solhoji 1934-va 1935-um ramaji hajvonoti kaloni şoxdor dar mamlakati mo az 10 milion sar ʙisjortar zijod şudagi hast. (Qarsakzaniho).

Dar mudati du sol ramaji güspandu ʙuz az 10 million sar ʙisjortar zijod şudagi hast. (Qarsakzaniho).

Dar mudati du sol şumorişi cüşqa az 10 milion sar ʙisjortar zijod şudagi hast. (Qarsakzaniho).

Sançişi dujum—hamcunin qatəi va zür meʙoşad—in şumorişi kolxozcihoji ʙegov hast.

Dar mudati du sol hukumati soveti ʙo şarojathoji saʙuk ʙa kolxozcihoji ʙegov 3 milionu 600 hazor sar gusola va gov dodagi hast. (Qarsakzaniho). Az in meʙurojad, ki dar mudati du soli oxirin 3 milionu 600 hazor xoçagihoji kolxozi dar natiçaji jordami hukumati soveti, dar natiçaji ʙunjodijati kolxozi, dar natiçaji jordami partijaji mo, dar natiçaji ƣamxüri kardani rafiq Stalin soʙiʙi hajvonoti şoxdor şudagi hastand, az ahvoli ʙegovi govdor şudagi hastand. (Qarsakzanihoji davomdor).

Dar oxir, sançişi sejum—in şumoʙa, qismgirandahoji soveşcaniji hajvonotparvari hasteton.

Dar inço 1500 odam davomat karda istodin. Şumoho dar inço odamhoji tifoqan omadagi nesteton. Şumoho ʙa inço az in saʙaʙ omadagi hasteton, ki şumohoro jagon kas dar ʙalast jo rajon tifoqan şinoxta giriftagi ʙoşad. Şumoho ʙa inço az in saʙaʙ omadagi hasteton, ki şumoho tamomi mamlakat muvofiqi nişondihihoji korkardaʙuroriji hamun nav hajvonotparvariji kor karda istodeton çudo karda giriftagi hast.

Baroji ʙa inço omadan faqat korkunhoji hamun fermaho, kolxozho va sovxozhoje ki ʙa hisoʙi mijona az jak sar gov dar qismi jevropajiji SSSR az 3 hazor litr zijodtar, dar rajonhoji şarqiju kühi dunim hazor ʙa zijodtar litr şir dodagi hastand, huquq giriftagi meʙoşand. Baroji ʙa inço omadan korkunhoji in xel sovxozho va kolxozho huquq giriftagi hastand, ki onho az har jak cüşqaji moda dar jak sol az 22 sar zijodtar cüşqaʙaca dodagi hastand. Az har jak cüşqa dar jak sol az 50 pud zijodtar cüşqaʙaca dodagi hastand. Baroji ʙa inço omadan faqat kolxozciho raʙocihoji sovxozhoje huquq giriftagi hastand va davomat kardaand, ki onho az har jak sar güspandi zoti „ramʙulje" va merinos az 5,5 kilogram zijodtar paşm dodagi hastand, az har jak sari güspandi zoti „prekos" 4 kilogram zijodtar, az güspandi paşmaş daqal az 3,2 kilogram zijodtar paşm dodagi hastand. Dar oxir ʙaroji ʙa Kreml omada masəalahoji hajvonotparvariro ʙo hukumati raʙociju dehqoni sançida ʙuromada, ʙa qatori rafiq Stalin caqcaq kardan, korkunhoji fermahoji əasparvariji az har 100 sar ʙajtal 90 sar tojca dodagi huquq giriftagi hastand.

Ana, rafiqho, in xel hosildihiro xoçagiji kaloni çaməijati əuhda meʙurojad, ki ʙa sarʙardoriji on odamhoji taçriʙador kori xudro naqz medonistagi va düst medoştagi hastand.

In maənoje dorad, ki ʙa mülçari çudo kam istuqomat karda omadani hajvonotparvariji umumi kunonda şudagi nigoh nakarda, holekaj peşqadamhoji hajvonotparvari tajor şudagi hastand, ki onho hosildihiji naqzi xoçagiro doda istodin, ki in xoçagi ʙa qatori har jak xoçagiji kapitalisti ʙaʙs ovarda metavonad.

Ana, rafiqho, se sançişi içroji nişondodhoji rafiq Stalin hamin meʙoşad. In se sançiş nişon medihad, ki hajvonotparvari dar mamlakati mo **ʙa peş daromadagi hast. Mo in manʙaijati çidiro ham püşti sar karda istodem.**

In ahvol xususan xarakternok hast, ki mahz dar soli oxirin Germaniji faşisti az rüji maəlumothoji rasmi 10 protsenti hamaji sarşumori cüşqa va 6 protsenti hamaji sarşumori hajvonoti şoxdorro ʙarʙod dodagi hast.

II

Kamʙudihoji kori mo dar ʙoʙati hajvonorparvari

Lekin rafiqho, agar mo ʙa asosi hamin dastahoji naqz proʙlemaji hajvonotparvari hal karda şudagi hast, alhol holekaj kamtar dam giriftan mumkin hast güjem, mo ungoh leninci nestem, mo ungoh stalinci nestem.

Dar mo ʙa xususi kori hajvonotparvari hanuz kamʙudihoji çidi mavçud hastand va agar mo korro ʙa peş ʙurdani xohiş doşta ʙoşem, az ʙoʙati in kamʙudiho dam nişastan mumkin nest.

Kamʙudiji jakumi kori mo əiʙorat az in hast, ki zijod şudani sarşumori güspand çudo kam meʙoşad.

Dar haqiqat, [sarşumori hajvonoti soli 1936-umro ʙo soli 1935-um taqos mekunem. Az in ci meʙurojad? Az in meʙurojad, ki faqat dar xususi cüşqa mo az sarşumori soli 1916-um holekaj peş-guzaşta raftem,—dar mo alhol 22,5 milion sar cüşqa hast, amo dar soli 1916-um 20,3 milion sar ʙud. Az in meʙurojad, ki nazar ʙa soli 1916-umi peş az inqiloʙ cüşqaji mo alhol ʙisjor hast.

Xususi güspandho ahvoli kor ci xel hast? Güspandu ʙuz alhol 61 milion sar hastand. Sarşumori onho, ci xele ki man hole guftam, dar mudati du sol ʙa 10 million sar zijod şudagi hast. Agar dar soli 1916-um güspand dar mamlakati mo du karat zijod ʙudageşro ʙa nazar girem, magar in zijodşavi ʙa qadri darkori hast.

Mo dar xususi güspand çudo əqiʙ monda istodem va hole in ki güspand ʙa gosudarstvo va ʙa şumoho dehqonhoju dehqonzanho hajvonoti zaruri meʙoşad. Rafiqho—zanho kurtaji citro sadho sol püşida omadageton ʙas hast, ʙa kurtahoji movut va paşmi püşidan vaqt rasid. Va ʙaroji in güspandro ʙisjortar zijod kunondan darkor hast!

Kamʙudiji dujumi kori mo dar xususi hajvonotparvari əiʙorat az in hast, ki dar mo şumorişi əasp dar soli 1935-um nazar ʙa soli 1933-um hato jak cand kam şudagi meʙoşad. Mo dar soli 1935-um nazar ʙa soli 1934-um zijod şudani sarşumori əaspro meʙinem. Lekin hato ʙaroji kamiji nazar ʙa soli 1933-um dar soli 1934-um ʙudagiro pura kardan ʙa qadri darkori nest.

Əasp na faqat ahmijati ʙuzurgi xoçagi dorad, on ahmijati ʙuzurgi mudofiəagi dorad. Az in meʙurojad, ki **har jak kolxoz jo sovxoze ki ʙa kori nigoh doştanu zijod kardani sarşumori əasp ʙepisandi mekunad, on na faqat ʙa xoçagiji xud, ʙalke ʙa mudofiəaji gosudarstvo ham zarar merasonad.** Az in meʙurojad, ki ʙa kori əasparvari nazir to ʙa alvaqt zijodtar naqz va çiditar caspidan darkor hast.

Kamʙudiji sejumi kori mo dar ʙoʙati hajvonotparvari əiʙorat az in hast, ki garcande dar umumi mamlakat ʙegoviro muvafaqijatnok ʙarham zada istoda ʙoşem (3 milionu 600 hazor kolxozcihoji ʙegov dar mudati du sol govdor şudagi hastand), lekin na dar hamaji muzofotho ahvoli kor hamin xel hast. Jak qator muzofothoje hastand, ki onho əqiʙ monda istodin va in muzofotho ʙojad dar inço rüjirost somʙar karda şavand, ki matlaʙ tamomi mamlakat donad, ki qarorhoji partijaji mo, nişondodhoji rafiq Stalin az xususi ʙarham zadani ʙegovi ʙudagiro ki ʙad içro karda istodast.

Man dar inço, ci xele ki ʙaədtar meʙineton, dar navʙati aval **Ukraina, muzofoti Azovu Darjoji Sijoh va Uzʙekistonro** dar nazar doram!

Az in dida meşavad, ki ʙa korkunhoji hajvonotparvariji vazifaro içro kardan gufta xotir çamə şuda şiştan hanuz ʙarvaqt hast. **Mo ʙojad ʙegoviro na faqat umuman dar SSSR ʙalke dar har jak muzofot-rajon, dar har jak kolxozi mamlakati mo ʙarham zanem.** In vazifaro rafiq Stalin mondagi hast, mo ʙojad onro əaniq imsol hal kunem va hamin qati dar soli 1936-um ʙarham zadani ʙegoviro ʙud kunem. (Qarsakzaniho)

Kamʙudiji corum əiʙorat az in hast, ki şumoho ʙorin **peşqadamho** hanuz kam hastand va produktdihiji hajvonotparvariji fermahoji əodi az xoçagihoji peşqadamho dida hanuz çudo zür əqiʙ monda istodast.

Dar haqiqat, xoçagihoji şumohoro ʙo xoçagihoji əodiji mamlakatamo taqos mekunem.

Nişondihihoji produktdihiji hajvonotparvari ʙa hisoʙi mijona dar SSSR va dar xoçagiji peşqadamho dar soli 1935-um.

	Dar xoçagiji peşqadamho	Ba hisoʙi mijona dar SSSR
Şir dodani gov dar qismi jevropajiji SSSR	Az 3 hazor litr zijod	1100 litr
Şir dodani gov dar digar qismi SSSR	Az 2500 litr zijod	100 „
Paşm dodani jak sar güspandi paşmaş daqal	Az 3,2 kilogram zijod	1,4 kilogram
Dar jak sol zojidani jak cüşqaji moda	Az 22 cüşqaʙaca zijod	9 cüşqa ʙaca
Güşt dodani har sar cüşqa	Az 140 kilogram zijod	80 kilogram
Zojidani 100 ʙajtal	Az 50 tojca zijod	32 tojca

In dastaho, rafiqho, har jak korkuni hajvonotparvarro ʙa üjla karda ʙuromadan maçʙur mekunonand.

Şumoho nazar ʙa digar kolxozho va sovxozho jagon saʙukiji maxsusə nadoreton,—ku. Şumoho mexanizatsijaji maxsusə nadoreton.

Dar hajvonotparvariji mo afsüz ki hanuz na traktor, na komʙajn nest. Şumoho **jak çihati ʙehtari doreton—in dar mamlakati mo çihati rafta rasidagiji muhim hast: şumoho kordon hasteton, şumoho taçriʙa doreton, şumoho korro düst medoneton.** Az rüji kor ʙaroji nişondihihoji mijonaji mamlakati moro dar xususi hajvonotparvari **se karat** zijod kardan a a hamin sifatho kifoja mekardin. (Qarsakzanihoji davomdor).

Az in meʙurojad, ki dar hamaji kolxozho va sovxozho ʙa normahoji az əqiʙmoniji hajvonotparvari jakakor meʙuromadagi oxir mondan darkor hast, **əqiʙmondahoro ʙa peşqadamho rasondan darkor hast şarti—asosiji dar ʙoʙati hajvonotparvari zafari haqiqi joftan dar hamin hast.** (Qarsakzaniho).

III.

Tuqrigi ustavi staliniji arteli xoçagili qişloq

Muvafaqijathoji mo hamin xel hastand, kamʙudihoji kori hajvonotparvariji mo hamin xel hastand—az in ci meʙurojad? Baroji ci mo ʙojad güştin ʙarem, insuna ci kor kunem?

Man ʙojad ʙoz tüqrigi güspand sar kunam. Baəzeho megüjand, ki dar mudati du sol sarşumori güspand ʙa 10 milion zijod şudageş—in holekaj zijodşaviji ʙa qadri darkori tez va qariʙ ʙadnok hast. In durust hastmi?

Ana, masalan, Boşqiriston sarşumori güspandro dar mudati jak sol ʙa 30 protsent zijod kardagi hast, oʙlasti Orenʙurg dar mudati jak sol sarşumori güspandro ʙa 27 protsent zijod kardagi hast. Az in meʙurojad, ki dar mudati jak sol sarşumori güspandro ʙa 27—30 protsent zijod kardan mumkin ʙudast.

In xel ʙoşad az ci saʙaʙ oʙlasti Vinitsij Ukraina sarşumori güspandro faqat ʙa 3 protsent zijod kardast? Dar inço gap dar ʙoloji ci hast? Dar inço ci xel saʙaʙhoji ʙa odam vosita naʙudagi şuda metavonad? In xel saʙaʙho nestand.

Hajvonoti şoxdora gireton. Dar ʙoʙati hajvonoti şoxdor maskoviho dar mudati jak sol sarşumori onro ʙa 22,5 protsent zijod kardagi hastand. Az ci saʙaʙ Uzʙekiston sarşumori hajvonoti şoxdorro dar mudati jak sol faqat ʙa 4 protsent zijod kardagi hast?

Baroji zijod şudani hajvonotro dar mamlakati mo ʙoz zijodtar tez kunondan ci kor kardan darkor hast?

Ba xud t rh medihem, ki ʙa xüçahin ʙaronaji vazmini ʙor doştagiro kaşonda ovardan darkor hast, u imkonijat dorad, **ki du əaspi naqz jaktez ʙaquvvat va dujumaş kamquvvatro ʙa ʙarova qüşi kunad**—ʙa xud tarh medihem, ki əaspʙon az ʙoloji in jo vaj xijol şuda faqat jak əaspi asosi qüşi karda, əaspi qüşumcaro memonad. Ci meşüd? Ham əaspi asosiro maəiʙ kardan va ham ʙorro az çoj naçumʙondan mumkin hast. Agar ʙarona ʙa peş darojad ham, lekin nazar ʙa har du əasp qüşa karda şudanaş ʙisjor susttar megardad. Az in meʙurojad, ki ʙam ʙarona dar vaqtaş namesjojad va ham əaspro maəiʙ kardan mumkin hast!

Ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqi ʙa ʙarosaji vazmini hajvonotparvari ham «əaspi asosi» hajvonotparvariji umumikunonda şudagiji kolxozho va ham „əaspi qüşumca" hajvonotparvariji şaxsiji xoçagiji kolxoziro qüşi kardagi hast.

Ustavi arteli xoçagiji qişloqi az rüji taklifi rafiq Stalin ʙa nazar giriftagi hast, ki ʙa ʙaroʙari hajvonotparvariji asosiji umumi kunonda şudagi, kolxozci ʙojad hajvonoti qüşumca, hajvonoti şaxsiji xud doşta ʙoşad.

Ahvoli kori ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqiro içro kardan dar ʙaəze qismhoji gosudarstvoji mo ci xel hast? Talaʙhoji ustavi arteli xoçagiji qişloqi, nişondodhoji rafiq Stalin dar hama ço dili sof qati içro karda şuda istodin-mi?

Baroji misol Ukrainaro megirem. Dar Ukraina, az rüji dastahoji Upravleniji markaziji ucüti xoçagiji xalqi, dar ijuni soli 1935-um taxmin jak milionu 300 hazor kolxozciho ʙegov ʙudand. Dar natiçaji ʙa kolxozcihoji ʙegov hajvonot dodan dar mudati mahhoji guzaşta in miqdori kolxozcihoji ʙegov, alʙata, jak cand kam şudagi hast,—amo ʙovuçudi hamin şumorişi onho ʙa imrüz ham az milion kam nest.

Magar ustavi arteli xoçagiji qişloqiro hamin xel içro kardan mumkin hast? Magar qonunhoji gosudarstvo meʙurovardagiro hamin xel içro kardan mumkin hast? Ustavi arteli xoçagiji qişloqi-ku, ci xeleki rafiq Stalin megüjad,—„qonuni əoli" hast.

Uzʙekistonro megirem. Dar Uzʙekiston dar ijuni soli 1935-um — az rüji dastahoji Upravleniji markaziji ucüti xoçagiji xalqi, az 300 hazor zijodtar kolxozciho hajvonoti şoxdor nadoştand.

Dar oxir, dar **muzofoti Azovu Darjoji Sijoh** dar ijuni soli 1935-um 180 hazor kolxozciho ʙegov ʙudand.

Magar in toqatovar hast? Magar qonunhoro dar mamlakati mo hamin xel içro mekunand! Jo ihtimol dorad dar mamlakati mo odamhoji qonunho ʙaroji onho navişta şudagi nest gufta hisoʙ mekardagi hastand, odamhoji to ʙa alvaqt nafahmidagije hastand, ki qonun dar hamaji oʙlastho, muzofotho va respuʙlikahoji mamlakati mo jak xel quvat dorad.

Oʙlasti **Odessaji** Ukraina dar fermahoji kolxozi 220 hazor sar güspand dorad, amo kolxozcihoji on faqat 17 hazor güspand dorand.

Digar oʙlasti Ukraina—**Dnepropetrovskro** megirem. Dnepropetrovciho dar fermahoji xud az 300 hazor sar zijodtar güspand dorand, amo kolxozcihoji onho faqat 13 hazor sar güspand dorand.

Magar in ʙa ustavi stalini muvofiq hast, ustav cunin ahvolro talaʙ mekunad: çorpohdoriji asosi—umumi kunonda şudagiro taraqi deh va ʙa ʙaroʙari hamin ʙa kolxozci ʙaroji hajvonotdori qüşumcaji şaxsi şudanaş jordam deh.

Magar rafiqhoji odessiju dnepropetrovi ʙa hamun əaspʙon monand nestand, ki u əaspi qüşumcaro monda, ʙorro faqat əaspi asosi qati kaşondani şuda ʙud?

Baroji misol ʙoz muzofoti **Siʙiri Şarqiro** megirem. Dar inço dar fermaho 730 hazor sar güspand dorand va kolxozciho faqat 180 hazor sar güspand dorand.

(Davomaş dar varaqi 2)

PRIKAZI

Komisari xalqiji mudofiəaji SSSR

№22 23-umi fevrali soli 1936-um. Şahri Maskov

Rafiqho Askarhoji surx, komandirho va korkunhoji sijosi!

Şumohoro ʙo 18 solagiji Armijaji surxi raʙociju dehqoni muʙorak şavad.

Partijaji ʙuzurgi **Lenin—Stalin,** hukumati raʙociju dehqoniji mo, hamaji xalqi purquvvati mo, hamaji corahoro dida istodin, ki Armijaji surx texnikaji naqz doşta ʙoşad, az rüji muvafaqijati oxirini texnika jaroqpüş şudagi ʙoşad, farzandhoi ʙehtarini zamini soveti qati pura karda şudagi ʙoşad.

Armijaji surx, ki onro hama düst doşta, ʙa on diqat monda va az ʙoʙati on qam xüri karda istodin, quvvati ʙojevojiji xudro mustahkam karda, rüz ʙa rüz zür kunonda istodast. Staxanüvcihoji Armijaji surx, odamhoji aəloji mo: ljutcikho, tankistho, artileristho, flotcihoji surx, ximikho, inƶenerho, savoraho, coqdastho, sapijorho, aloqaciho, korkunhoji harʙiji rohi ohani mo askarho va komandirhoji hamaji şaklhoji jaroq namunahoji aəloji jod giriftani texnika ʙefasq zür kardani tajorigariji ʙojevojro nişon doda istodin.

Armijaji surx dar sarhadhoji mamlakati sotsializm cun qaləaji şikastnaxüranda istoda, peşi rahi sarkaşandahoji huçumi çangiro girifta va sijosati amoniro ustavorona muhofizat karda istodast.

Hamaji mo, askarhoji Armijaji surx, ʙaroji amoni, əizat, dastʙorasi, lajoqat va mihnati xalqi ʙuzurgi sovetiro ʙo hamaji quvati xud, xohiş va əahdaʙuroji xud zafarona muhofizat kardan tajor hastem. Mo ʙaroji insana ham mustahkam kardani quvati ʙojevojiji safhoji xud ʙoz zijodtar ustavorona, ʙo ƣajratu qavigiji ʙolşeviki kor mekunem, dar hamaji zindagoniji askari va kori xud taşkilmandi va madanijati ʙoz zijodtar ʙalandro ʙa dast medarorem.

Rafiqho! Ba jod nigoh doreton, ki maşinaji harʙiji mamlakathoji kapitalisti hozir ʙaroji çang ʙoquvvati maxsus kor karda istodast. Armijaji surx ʙojad hama vaqt tajor, hama vaqt huşjor ʙoşad.

Safhoji xudro ʙa davri partijaji mo partijaji **Lenin—Stalin** ʙoz zictar çafs mekunem.

Zinda ʙod Armijaji surxi raʙociju dehqoniji qajur!

Komisari xalqiji mudofiəaji SSSR.
Marşali ittifoqi soveti: K. Voroşilüv

—◆—

Az xususi ʙa korkunhoji plankaşiji xoçagiji xalqi ordenhoji SSSR ʙaxşiş dodan

Qarori TsIK SSSR

Ba munosiʙati taşkil gaştani komisijaji plankaşiji gosudarstvogiji nazdi soveti komisarhoji xalqiji SSSR-ro 15 sola şudanaş va dar ʙoʙati plankaşiji xoçagiji xalqi muvafaqijatnok kor kardani on TsIK SSSR ʙa cunin rafiqho ʙaxşiş dodanro qaror mekunad:

Ordeni Lenin

1. Ba Valerian Ivanüvic Meʙlauk—rajisi Komisijaji plankaşiji gosudarstvogiji SSSR.
2. Ba Genadij Ivanüvic Smirnüv nojiʙi rajisi Komisijaji plankaşiji gosudarstvogiji SSSR.
3. Ba Ivan Adamüvic Kraval—nacalniki upravleniji markaziji ucüti xoçagiji xalqiji Gosplani SSSR.
4. Ba Genrix Iosifovic Graftis—(peş ordeni Bajroqi surxi mihnati ʙaxşiş giriftagi)—əzoi Komisijaji plankaşiji sostavi jakumi gosudarstvogi.

Ordeni ʙajroqi surxi mihnati

Ba Gleʙ Maksimlienüvic Krƶiƶanüvskij—(peş ordeni Lenin ʙaxşiş giriftagi)—rajisi Komisijaji plankaşiji sostavi jakumi gosudarstvogi.

Ba clenhoji komisijahoji plankaşiji sostavi jakumi gosudarstvogi ʙa rafiqho, Ivan Gavriiüvic Aleksandrüv—(peş ordeni Lenin ʙaxşiş giriftagi). Vasilij Roʙertovic Viljams—(peş ordeni Lenin ʙaxşiş giriftagi). Jevgenij Jakovlevic Şolgin. Karl Adolfovic Krug. Mixail Aleksandrüvic Şatelen. Stanislav Gustanovic Strumilin. Mixail Ivanüvic Bogolopüv. Dmitrij Nikolajevic Prjanişnikuv. Aleksandr Nikolajevic Dolgov. Ba Baris Semjonüvic Borilin—nacalniki şüʙaji çaməsatiji korxonaji Gosplani SSSR. Ba Baris Vasiljevic Troitskij—nacalniki şüʙaji plankaşiji finansiji Gosplani SSSR. Ba Vasilij Viktorovic Belenko—nacalniki şüʙaji molcaloniji Gosplani SSSR. Ba Ivan Dmitrijevic Vermoniʙev—nacalniki şüʙaji xoçagiji qişloqiji Gosplani SSSR. Ba Genrix Bernardijevic Laver—nacalniki şüʙaji sanoəati kühiju metalurgiji Gosplani SSSR. Ba Josif Samojlüvic Ginzburg—nacalniki şüʙaji savdoju sotiqi ʙerunaji Gosplani SSSR.

Ordeni „Nişoniji-əizzat".

1. Ba Emanuil Ionovic Kviring—nojiʙi rajisi komisijaji plankaşiji gosudarstvogiji SSSR.
2. Ba Iosif Marküvic Nusinüv—nacalniki sektori sijosati finansiji Gosplani SSSR.

Ba Aleksandr Ivanüvic Berdnikuv—nacalniki şüʙaji madaniji Gosplani SSSR.

4. Ba Vasilij Vasiljevic Şemjatüvskij—nacalniki sektorhoji sanoəati toşkümuru nefti Gosplani SSSR.
5. Ba Mixail Ivanüvic Barsukuv—nacalniki sektori hifsalsihatiji Gosplani SSSR.
6. Ba Esfir Aronovna Ponomarenko—nacalniki sektori maəorifi Gosplani SSSR.
7. Ba Leonid Maksimovic Fridlender—nacalniki şüʙaji sanoəati saʙuki Gosplani SSSR.
8. Ba Aleksandr Aleksadrüvic Malinin nacalniki şüʙaji sanoəati avtotraktorsoziji Gosplani SSSR.
9. Ba Emanuil Noumüvic Ratner—nacalniki şüʙaji elektrofikatsijaji Gosplani SSSR.
10. Ba Gagik Xacaturüvic Parsjan—nacalniki sektori korhoji gidrotexnikiji Gosplani SSSR.
11. Ba Nikolaj Mixailüvic Uşakuv—nacalniki şüʙaji xoçagiji manzilçojiju—komunaliji Gosplani SSSR.

Rajisi TsIK SSSR M. Kalinin
Içro kunandaji vazifaji sekretari
TsIK SSSR I. Unşlixt.
Maskov, Kreml 21-umi fevrali soli 1936

Davomi suxani rafiq J. A. JAKOVLEV

Magar in ʙa ustav muvofiq hast, ki on dar Siʙiri Şarqi, ʙa xususi Burjato-Mongolija nogoh ʙoçaki gap zadan nest, ʙa fojdaʙariji şaxsiji kolxozciho dar rajonhoji dehqoniji hajvonotparvari taraqi kardagi az 20 to 25 sar güspandu ʙuz doştan va dar rajonhoji muqimiji nimkūcmaji hajvonotparvari az 30 to 40 sar güspandu ʙuz doştanro ruxsat dodagi hast.

Dar muzofoti **Azova Darjoji Sijah** dar sektori umumi kunonda şudagi jak million sar güspand hast, amo kolxozciho faqat 79 hazor sar güspand dorand.

Şumoho az in raqamho meʙinetom, ki ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqiro hanuz na hama ʙa çamal ʙurovarda istodin, hanuz na hama fahmidin, ki partija ʙa ʙaroi hajvonotparvari **kardu aspho**—ham aspi asosi va ham aspi qūşumca qūşi kardani xohiş dorad. (Qarsakzanihoji saavç).

Hanuz na hama fahmidagi hastand, ki ʙa qūşumcaji xoçagiji hajvonoti kaloni umumi kunonda şudagiji kolxozho partija ʙa dojraji muajan hajvonotparvariji şaxsiji kolxoziho taraqi medihad.

Az rūji kor ʙaəze rafiqho ʙaroji mustahkam kardani ʙunjodijati kolxozi hamaji ahmijati ʙuzurgi nişondihihoji staliniji dar komisijaji sjezdi 2-umi kolxozciho karda şudagiro dar haqiqat nafahmidin.

Dar inço—dar hamin zali Kreml—raso jak sol peş, 16-umi fevrali soli 1935-um, dar komisijaji sjezdi dujumi kolxozcihoji udarnik sajlov kardagi, rafiq **Stalin** ʙa qatori kolxozcihoji udarniki ʙehtarini mamlakati mo ustavi namunaviji arteli xoçagiji qişloqiro tajor karda ʙud. Rafiq **Stalin** hamun vaqt taklif karda ʙud, ki hamaji kolxozhoji mamlakati moro ʙa cor grupa taqsim karda şavad va muvofiqi xususijathoji muzofothoju rajonho miqdori hajvonoti kolxozci ʙa fojdaʙariji şaxsiji xud doşta metavonistageşro muajan karda ʙud.

Rafiq **Stalin** hamun vaqt cunin gufta ʙud:

„Mamlakati mo kalon hast. Şarojatho ʙutun harxela hastand. Agar haminro ustavi artel, ki on hamaji rajonhoji mamlakati ʙuzurgi moro dar naraş megirad, ʙa nazar nagirad, ustav ʙaroji in rajonho ʙa heç ciz namearzidagi meşavad.

Ba fojdaʙariji şaxsiji kolxozciji qalakor aniq normaji maxsusi hajvonot doştan, ʙaroji xoçagihoji nimhajvonotparvari normaji maxsus mondan darkor hast, ʙaroji xoçagihoji hajvonotparvariji nimkūcma normaji ʙaland va ʙaroji xoçagihoji hajvonotparvariji kūcma normaji ʙoz kalon mondan darkor hast. Inro ʙa şakli ilova ne, ʙalke ʙa şakli punkti alohida guftan darkor hast va un vaqt ustav xarakteri umumi itifoqi megirad va har jak rajon xudro donista megirad va mefahmad, ki intereshoji on ʙa nazar girifta şudagi hastand"...

„Baəzeji şumoho ūjla mekunetem, ki ʙa kolxozci modgov dodan mumkin nest, digarho ūjla mekunand, ki ʙa kolxozci cūşqaji moda dodan mumkin nest. Va umuman man meʙinam, ki şumoho kolxozciro zor kardan xohiş doreton. In kor natiça namedihad. In nodurust hast"...

«Agar dar artelhoji şumoho produkt hanuz seriju-puri naʙoşad va şumoho ʙa kolxozcihoji çudogona, ʙa oilaji onho cizi darkoreşonro doda natavonetem, unqoh kolxoz ʙa ʙoloji xudaş girifta nametavonad, ki ham talaʙhoji çamaijati va ham talaʙhoji şaxsiro qanoatʙaxş kunonad.

Un vaqt tūpa-tūqri guftan ʙehtar hast, ki ana in navi kor—çamaijati va inaş—şaxsi hast. Tūpa-tūqri, rūji rost va dili sof qati rah dodan ʙehtar hast, ki oajr az xoçagiji kolxozi kolxozci ʙojad xoçagiji şaxsiji xud, un qadar kalon ne, ʙalke şaxsiji xud doşta ʙoşad. Ba in asos kardanamo ʙehtar hast, ki xoçagiji arteli, çamaijati, kalon va halkunandaje hast, ki on ʙaroji qanoatʙaxş kardani talaʙhoji çamaijati zarur meʙoşad, va ʙa ʙaroʙari hamin xoçagiji xurdi şaxsiji kolxozci zarur meʙoşad.

Xuşmon, ki agar odam oila, ʙaçaho, talaʙhoji şaxsi va xohişhoji şaxsi doşta ʙoşad, unqoh inro ʙa nazar nagiriftan mumkin nest. Va şumoho [illegible] nadoreton, ki intereshoji şaxsiji kolxozcihoro ʙa nazar nagireton. Behamin, kolxozhoro mustahkam kardan mumkin nest. Intereshoji şaxsiji kolxozciho [illegible] intereshoji çamaijati kolxozho [illegible]"

Rafiq STALIN hamaji tegrisaji ʙunjodijati kolxozho hamin xel jak-coja kardagi hast, hamun şakli kolxozi ki dar şarojtoji hozira ʙa mustahkam kardani ʙunjodijati kolxozi az hama dida naqztar madad merasonad, hamin xel muajan kardagi hast.

Rafiq Stalin ci xel saxta şudani zindagoniji kolxozciro ʙa kolxozcihoji peşqadam va ʙa rahʙarhoji taşkilothoji partijagiju soveti hamin xel jod dodagi hast. (Qarsakzanihoji saavç).

Faqat jak sol guzaşt va hamin sol ʙa millionho nişon dod, ki ʙa kolxozciho ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqiro doda, partijaji mo **kori mustahkam kardani kolxozho va tiçimdor kardani hamaji kolxozcihoro ʙa peş darovardagi hast.** (Qarsakzaniho).

Ustavi namunaviji arteli xoçagiji qişloqiro Sovnarkom va Komiteti markaziji partija tasdiq kardagi hastand. On qonuni ʙaroji hama voçiʙi meʙoşad. Rafiq **Stalin** az ʙoʙati hamin ustav dar komisijaji sjezd cunin gufta ʙud:

„Mo ʙo şumoho qonun navista istodem. Ustav ʙoşad—in qonuni ʙoli, qonuni asosiji dar qişloq çamaijati nav soxtan hast".

Oʙlasthoju muzofothoji çudogonaji ʙa içro kardani in qonun tezoʙli karda naistodagi ci xel asosho, ci xel huquqho dorand. **Az in meʙurojad, ki vazifa iʙorat az in hast, ki talaʙhoji ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqiro dili sof qati ʙolşevikona, ʙa pasu peş nigoh nakarda içro karda şavad.**

Ramaji umumi kunonda şudagiro dar kolxozho ʙutun taraqi dodan darkor hast.

Va ʙa ʙaroʙari hamin ʙa kolxozciho ʙaroji ʙa fojdaʙariji şaxsiji xud muvofiqi normahoji ustavi staliniji arteli xoçagiji xalqi ʙaroji har jak rajon alohida muajan kardagi hajvonotdor şudanaşon jordam dodan darkor hast.

Dar hamin soli 1936-um ʙegoviji muzofothoji hanuz əoqiʙ mondagiro ʙarham zadan darkor hast, ki on muzofotho in vazifaro to ʙa alvaqt hal karda tavonistagi nestand. (Qarsakzaniho).

Baroji kolxozciho ʙa miqdori ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqi ʙaroji har jak rajon alohida ʙa nazar giriftageş güspanddor şudanaşon jordam dodan darkor hast. (Qarsakzaniho).

Un vaqt dar mo hajvonotparvariji umumi kunonda şudagi ʙoz zijodtar mustahkam meşavad.

Un vaqt ʙa qatori hajvonotparvariji asosiji umumi kunonda şudagi, hajvonotparvariji qūşumcaji şaxsiji kolxozci ʙa hadi qonun muqarar kardageş ʙoz zijodtar revoç meʙoʙad, un vaqt kori taraqijoti insunaji sarşumori hajvonot dar mamlakati mo ʙo teziji jak ʙardu ʙa peş medarojad.

Əaroʙaji vazmini xoçagiji ʙa on əaspi naqzi asosi qūşi kardagi va ʙa jordami on əaspi qūşumca qūşi kardagi hamin xel ʙo teziji jakʙardu ʙa peş medarojad. (Qarsakzanihoji duru-daroz).

IV.

Tuƣrigi kori zotgiri

Lekin gap alʙol faqat dar ʙoloji jak sarşumori hajvonot nest.

Ba mo faqat hajvonotparvariro ʙa miqdori to çang ʙa poh mondan kifoja namekunad, cunki hajvonotparvariji to çangi hajvonotparvariji ʙezot ʙud, on ʙa daraçaji mamlakati kamʙaqali va dehqonhoji kamʙaqal muvofiq ʙud. Dar on vaqte ki tamomi çihoni kapitalisti dar dahsolihoji oxirini peş az çangi imperialisti hajvonotparvari xudro ʙa ʙazaji hajvonoti zotiji zijodtar serprodukt az nav taşkil medod, amo faqat Rosijaji podşohi az in kor əoqiʙ monda ʙud. Az ci saʙaʙ in xel əoqiʙ mondan maəlum hast, inro LENIN sad karat maənedod karda ʙud.

Dehqonhoji kamʙaqalu mijonahol ʙaroji govi zoti giriftan quvat nadoştan, cunki on qimat ʙud, pomeşcikho ʙoşand cunin hisoʙ mekardand:

„.... Hajvonotro nazar ʙa parvariş kardani xud az dehqonho xarida giriftan zijodtar nafənok hast, cunki onho az ʙoloji dar mondanaşon onro „zarar qati meforūşand". (LENIN, kitoʙi 3, varaqi 207).

Mo pomeşcikhoro nest kardem.
Mo kapitalisthoro nest kardem.
Mo kulakhoro ʙarham zadem.
Mo sovxozho taşkil dodem.
Mo az 300 hazor zijodtar fermahoji hajvonotparvari kolxozi ʙunjod kardem.

Dar sovxozho 600 hazor sar hajvonoti kaloni şoxdori, 660 hazor sar cūcqaji zoti, 3,5 million sar güspandi zoti mavçud hast.

Dar fermahoji kolxozi 13,5 million sar hajvonoti kaloni şoxdor, dar in çumla 1,2 million sar hajvonoti zoti, 5 million sar cūcqa, dar in çumla 500 hazor sar cūcqaji zoti, 16 million sar güspand, dar in çumla 3 million sar güspandi zoti mavçud hast.

Az in meʙurojad, ki mamlakati soveti ʙazaji hajvonoti zoti ʙunjod kardagi hast. Ojaji az in mo ʙojad ʙa taərifi spetsialisthoji mo gufta guzarem, ki nauka dar SSR ʙa miqdori dar çiʙoni kapitalisti hanuz dida naşudari ʙacadorkuniji sunəiro ʙa kor ʙurdagi hast.

Faqat dar soli 1935-um dar mamlakati mo az 4 million zijod güspand ʙa uruqi güspandhoji zoti ʙa tariqi sunəi ʙacador karda şud.

Mo taraqijoti hajvonotparvariji zotiro nazar ʙa daraçaji dar Rosijaji podşohi ʙudagi cand karat teztar ʙa peş darovarda metavonem va ʙa in kor voçiʙ hastem. Lekin mo in imkonijathoro hanuz naqz fojda ʙurda naistodem. Megūjand, ki jagon gapi aşularo partoftan mumkin nest. Jak ʙor ki mo az xususi kori zotgiri gap zadem-inro ham guftan darkor hast.

Dar mamlakati mo dar sari soli 1935-um taxmin 120 hazor sar qūcqori zotiji nozukpaşm ʙud. Dar vaqti ʙa usuli-ʙacadorkuniji sunəi faqat pançjaki qūcqorhoji zotiro munfiəat ʙurdan va ʙoqiji qūcqorhoro ʙa tariqi muqarari munfiəat ʙurdan mo dar soli 1935-um ʙo in qūcqorho kamaş 10 million sar güspandro ʙacador kunonda metavonistem, amo mo ʙa vositaji qūcqorhoji naqzi nozukpaşm faqat taxmin 5 million sar güspandhoji gandaji daqalpaşm va hamcunin nimdaqalpaşmro ʙacador kunondagi hastem. Agar ʙa vositaji har jak qūcqor dar vaqti ʙacadorkuniji sunəi ʙa hisoʙi mijona taxmin 300—350 güspandro ʙacador mekunondem, dar soli 1935-um 10—12 million sar güspandro ʙacador kunondan mumkin ʙud. In ʙagruzkaji kalon nest. Dar inço rafiq Tsiʙulja, cleni kolxozi „Svoʙodni trud", rajoni Arzgir muzofoti Kavkazi Şimoli davomat mekunad, ū jak qūcqori zoti qati 3454 sar güspandro ʙacador kunondagi hast (Qarsakzaniho).

Taki gap ci hast? Dar inço ciho saʙaʙ şuda metavonand, ki ʙacadorkunoni sust taraqi jofta istodast va hole in ki ʙaroji muvafaqijat joftan hamaji in şarojathoji zaruri: ham hajvonoti zoti va ham usuli naqz fojda ʙurdani on mavçud hast. Rahmat ʙa əolimhoje, ki usuli ʙacadorkuniji sunəiro ʙurovardagi hastand, rahmat ʙa taçriʙadorhoje ki in usulro dast girifta ʙa kor ʙurda istodin!

Dar haqiqat, ci xel saʙaʙhoji vaçnoke ʙuda metavonand, ki dar soli 1935-um Narkomzem az Narkomsovxozho faqat taxmin 20 hazor qūcqori nozukpaşm giriftagi hast va hole in ki Narkomsovxoz az in qūcqorho xelo ʙisjortar dodanaş mumkin ʙud.

Dar in xusus ci xel saʙaʙhoje ʙuda metavonand, ki Narkomzem dar soli 1936-um ham az Narkomsovxozho faqat 20—30 hazor qūşqori nozukpaşm giriftani şuda istodast va hole in, ki Narkomsovxozho kamaş 100 hazor qūcqorhoji nozukpaşm doda metavonad.

In fakt az ʙoloji ci hast, ki Narkomsovxozho ʙa Narkomzem kolxozhoro taamin mekardagi 20 hazor sar qūcqori nozukpaşm furūxta, ʙoqimondageşro dar soli 1935-um ʙa axta kardan qaror karda ʙud. Agar gap az ʙoloji du firmahoji xususiji kapitalisti meraft, ki onho ʙa mulki xud az rūji xohişaşon ixtijordori mekunand, in ahvolro fahmidan mumkin ʙud.

Az rūji coq, hanuz odamhoje hastandki az kori hal kardani vazifahoji qin dida tinçakak ʙa duroni idora daromada şiştanro ʙehtar medonistin.

Ravşan hast, ki insona ham korro hamin xel girifta ʙurdan mumkin nest.

Ba maəlumoti rafiqho, man xaʙar doda metavonam, ki az rūji taklifi rafiq **Stalin** az imrūz ʙa in çonib qūcqorhoji zotiro har ci xel noʙud kunondan cun gunohi çinojati çazo doda meşavad (Qarsakzaniho).

Baroji parvaridani güspandi nozukpaşm ci kami mekardast? Jak ciz kami mekunad—dar peşi xud maqsad monda va onro ʙolşevikona, stalinona ʙa dast darovardan (Qarsakzaniho).

Dar mamlakati mo in xel odamhoje ham hanuz hastand, ki onho dar sovxozho jo dar fermahoji kolxozi ʙa ʙacadorkunoni, ʙa güspandho xuni naqz guzarondan maqʙuli karda, hamin korro ʙa kolxozciho çori namekunand.

Dar haqiqat ham fakti dar ramaji umumi kunonda şudagiji sovxozho va kolxozho taxmin 1,5 million sar güspandi zoti nozukpaşm (ramʙulje prekos va mirinos) va cand million sar güspandi duraga kunonda şudagi ʙudanaş, amo dar kolxozciho çamauçamə 3,5 hazor sar güspandi zoti nozukpaşm va 100 hazor sar güspandi duraga kunonda şudagi ʙudanaşro az ʙoloji ʙa hajvonotparvariji kolxozciho muəomilaji ʙepisandi kardan hast guftan mumkin hast.

In xel odamhoje ham hastand, ki onhoro mo ʙa zaʙoni partijagi, «cap» gufta nom meʙarem, amo ʙa zaʙoni sodi onhoro ahmaq megūjand (**dar zal qarqari xanda meşavad**), onho ūjla mekunand, ki ʙa vositaji dar fermaho güspandhoro qūcqori zoti nozukpaşmi—«ramʙulje» qati ʙacador kunondan, amo güspandhoji kolxozcihoro jo ʙa vositaji qūcqori ʙezoti, kamhosili daqalpaşmi kamvazm ʙacador kunonand, jo ʙa vositaji ʙaroji güspandi kolxozciho heç qūcqor nadodan, güjo sotsializmro muhofizat karda istoda ʙoşand.

Çihati asosiro takror mekunam: vazifa iʙorat az in hast, ki hajvonotro ʙas jak ʙa poh monondan ne, ʙalke sarşumori onro zijod kunondan ham darkor hast! Kori zijod kunondani sarşumori hajvonotro ʙa asosi nav guzaronda, onro ʙo zoti naqz va ʙaland kardani produktdihiji hajvonot vobasta kardan darkor hast.

V.

Jak cand suxan az ʙoʙati kori əolimho

Ba ʙaroʙari hamin ruxsad diheton jak cand dahn gap az ʙoʙati naukaji hajvonotparvari gap zanam. Dar inço jak qator əolimho suxan kardand. Az ʙoloji in suxanho va xususan az ahvoli kori in institutthoji hajvonotparvari fahmidan mumkin hast, ki az rūji kor du şakl əolimho ʙudin.

Jak xel əolimho ʙa nom ʙudin, onho az ʙoʙati nauka ʙisjor sermanagi mekunand, ʙisjor va xohişona „ura" gufta dod megūjand, amo az onho fojda dida nameşavad, jak „ura" ʙoşad ʙaroji naukaro ʙa peş darovardan kami mekunad! (Dar zal xanda).

Digarho az xususi fojdaji nauka kam gap zada, naukaro **çiditar ʙa peş meʙarand**, muvafaqijathoji onro ʙa taçriʙaji sovxozho va kolxozho çori mekunand. In xel əolimho mo ʙisjor dorem va safi onho rūz ʙa rūz to rafta ʙisjor şuda istodast.

Onho ʙa gosudarstvo holekaj fojdaji çidi rasonda istodin.

In xel əolimho, cunonci **Ivanūvi** vafot joftagi, jo **Greʙen** va **Gnedaş** guftagi şogirdhoji ū hastand,—onho ʙa xususi ʙurovardani zothoji serprodukti güspandu cūşqa va ʙa kolxozhoju sovxozho çori kardani onho kor karda istodin.

Cunonci, profesor **Levitskij** hast, ū usuli dam doda rasondani avqotvoriji hajvonotro tajor kardagi hast, on usul imkonijat medihad, ki cūşqa tez taraqi kunad;

cunonci **Jermakūv** hast,—ū ʙaroji hajvonoti zotaş naqzi xoriçiro ʙa sodu havoji mo muvofiq kunondan ʙa gosudarstvoji mo jordam rasonda istodast.

Inho cunonci, **Andrejev, Milivanūv Grigorjeva, Perlov, Tsiʙulja hastand, onho in taçriʙadorho ʙa daraçaji spetsialistho rasidagi hastand**,—onho dar ʙoloji masəalaji ʙa kor ʙurdani ʙacadorkunoniji sunəi kor karda istodin;

cunonci, **Galoşapūv** kasaliji hajvonotro dar okrugi xud ʙarham zada istodast;

cunonci **Skrjaʙin** ki ū ʙaroji ʙa muqoʙili kasalihoji hajvonot güştin giriftan usulhoji nav ʙurovarda, onhoro ʙa kolxozhoju sovxozho çori karda istodast.

Inho sermanaʙ ne, ʙalke əolimhoji haqiqi hastand! Əizat va taərif ʙa onho, hamaji jormandiji hukumati sovetiji ʙa onho, onho ʙaroji ʙa kori xud risk kardan huquq dorand va onhoro kolxozcihoji peşqadam az ʙoloji xizmataşon dūst medorand! (QARSAKZANIHOJI DAVOMDOR).

(Davomaş dar gazetaji ojanda)



Grupaji delegathoji konferentsijaji dujumi komsomoli şahri Toşkand ʙo hamrohi sekretari gorkom komsomoli rafiq I. Ikramov

Delegathoji mo dar qurultoji haftumi komsomoli Uzʙekiston

Onho—komsomolu komsomolkahoji az jahudihoji mahali ʙa qurultoji VII-umi LKSMUz delegat şuda omadagi, 6 nafar hastand. Naqzi-naqzho ʙaroji az xususi muvafaqijathoji xud raport dodan omadagi hastand, ʙaroji az qurultoj quvati nav girifta, nazar to ʙa alvaqt ʙoz naqztar kor kardan omadagi hastand.

Ana nomhoji ʙaəzeji onho:

Rafiq Xūşajūv Qolon, rajisi kolxozi nomi Baʙeşko, rajoni Urguf.

Se sol ʙoz ʙa kori kolxoz rahʙari karda istodast.

Dar soli 1935-um kolxozi ū plani ʙa gosudarstvo paxtasuporiro ʙa 183,5 protsent içro kard. Majdoni korami paxtaji kolxoz 15 gektar ʙud. Dar soli 1936-um kolxoz 25 gektar paxta mekorad. Dar soli 1935-um az har jak gektar 9,15 tsentneri hosilot girifta şuda ʙud. Dar soli 1936-um kolxozcihoji kolxozi nomi Baʙeşko ʙaroji az har jak gektar 25 tsentneri hosilot ʙardoştan ʙa xud voçiʙijat giriftagi hastand Baroji in voçiʙijatro içro kardan, holekaj in mazmun korhoro guzaronda şudagi hast: dar hamaji majdoni paxtakori rondani tiramohi guzaronda şud. Rondani ʙarvaqti ʙa 50 protsent guzaronda şudagi hast. Ba sari zamin 5 hazor zamʙar va 800 əaroʙa poru, 400 əaroʙa xoki devor ʙurovarda şudagi hast.

Har du troktorho remont karda şudagi hastand. Hamcunin 12 plug, 3 sejalka, 4 kultivator va 4 okucnik remont karda şudagi hastand.

Rafiq Xūşajūv cunin megūjad:

— Kolxozcihoji mo ʙo qism giriftani faəolonaji komsomolho hamaji coraʙoro meʙinand, ki direktivaji partija va hukumat az ʙoʙati ʙaland kardani hosiloti paxta ʙudagiro içro karda şavad.

Rafiqa Esja Sūfijūva, ʙrakovşcitsaji faʙrikaji dūzandagiji nomi Joqusūv dar Toşkand, staxanūvcizan.

U az 22-umi oktjaʙri soli 1930-um ʙoz ʙa faʙrika kor karda istodast. Az aval ʙa sifati kor kontrol mekardagi ʙud, az 10-umi maji soli 1934-um ʙrakovşcitsa şuda kor karda istodast.

Xudro staxanūvcizan eəlon karda, normaji mahi dekaʙrro ʙa 118 protsent, janvariro ʙa 150 protsent içro kardagi hast. Baçoji 400 liʙosi dūxtagiro az nazar guzarondan, har rūz sifati 500—600 liʙosro az nazar meguzaronad. Baroji normaji jakmaharo to 180 protsent içro kardan ʙa xud voçiʙijat giriftagi hast.

Az rafiqa Sūfijūva dida dar faʙrika ʙrakovşcitsaji naqz digar nest.

Muvafaqijathoji ū az ʙoloji ci hastand? Az ʙoloji in hastand, ki ū texnikaji proizvodstvoro mukamal jod giriftagi hast. Imtihoni texnikiro ʙa ʙahoji „aəlo" dodagi meʙoşad.

Rafiqa Sūfijūva ʙa faqat korkuni naqzi proizvodstvogi hast. U hamcunin komsomolkaji faəol meʙoşad. Dar soli 1932-um ʙa safhoji komsomol daromada, ū gruporgi tsex şuda ʙud, cleni ʙjuro meʙoşad, jak mah peş ūro ʙa vazifaji sekretari komsorgi faʙrika sajlov kardagi hastand.

Dar mudati dar faʙrika kor kardani xud rafiqa Sūfijūva 4 karat putjūvkaji kurort, jak kurtavor mol va digaraş qati mukofot karda şudagi hast.

Rafiq Nison Jishoqūv, nojiʙi sekretari rajkomi komsomoli rajūni Kalinin.

Ba tahti rahʙariji rafiq Jishoqūv, kori komsomoli dar rajon xelo zūr şudagi meʙoşad. Du sol peş dar rajon 430 nafar komsomol ʙud, amo hozir 1338 nafar hastand.

Taəlimoti sijosi dar rajon ʙa tariqi vaseə revoç doda şudagi hast. Hazor nafar çuvonho ʙaroji ʙa safhoji komsomol daromadan taəlim girifta istodin.

Dar güştini ʙaroji paxta komsomolho ʙa tahti rahʙariji rafiq Jishoqūv quvathoji asosiji xudro doda istodin. Dar rajon az komsomolho 17 zvenovod, 27 ʙrigadir, 7 rajis va nojiʙi rajisi kolxozho hastand.

3 nafar komsomol ʙaroji dar güştini paxta muvafaqijatho ʙa dast darovardageşon ordeni Lenin qati mukofot karda şudand. Ba kori naqzi rafiq Jishoqūv ʙaho doda şudagi hast. Dar dokladi dar qurultoji komsomolho kardagiji xud sekretari TsK LKSMUz rafiq **Ortiqūv** roli rafiq Jishoqūv dar kori rajoni Kalinin ʙa xususi ʙaland ʙardoştani taəlimoti sijosi doştageşro nişon dod.

Rafiq Jishoqūv ʙaroji xizmathoji kardageş az rajkomi partijaji rajoni Kalinin gramotaji əizatgin giriftagi hast.

TsK LKSMUz ʙa ū ʙaroji dar Jalta ʙa kurort raftanaş putjūvka dod. Dar hamin rūzho rafiq Jishoqūv ʙa Jalta meravad.

Rafiq Jishoqūv ʙa xud in mazmun voçiʙijatho girift.

To 1-umi ijul 300 nafar komsomolhoro ʙa qadri darkori tajor karda ʙa safi partija meguzaronad. To 1-umi ijul az ʙajni 450 nafar duxtaru çuvonzanho ʙarham zadani ʙesavodiro ʙa dast medarorad.

Rafiqa Şifro Aʙromūva, instruktori faʙrikaji aʙreşumʙuroriji Buxoro, udarnitsa

Rafiqa Aʙromūva ʙa vazifaji instruktori ʙa nazdiki taəin şudagi hast, to inro ū ʙa vazifaji [illegible] ʙa kor mekard, suporişhoji [illegible] ʙuroriji xudro dojim içro mekard. Instruktor şuda, az avall kori [illegible] ʙaroji planhoro ham çihati miqdor va ham çihati sifat puro-pura [illegible] zijod içro kardan ʙajni raʙocihoji raʙocizanhoji faʙrika kori [illegible] maənedodkuni ʙurdanro sar kard.

Dar proizvodstvo udarnikona [illegible] karda, rafiqa Aʙromūva dar [illegible] şaʙona xonda, calasavodiji [illegible] hamcunin udarnikona ʙarham [illegible] istodast.

Rafiqa Aʙromūva—cleni TsIK [illegible] SSR meʙoşad.

Rafiqa Baxmal Boʙoçonūva, [illegible] şitsaji faʙrikaji aʙreşumʙuroriji [illegible] çumia Samarqand, staxanūvcizan.

Usulhoji kori staxanūviro ʙa [illegible] ʙurda, rafiqa Boʙoçonūva normaji korkardaʙuroriji xudro ʙa 140 [illegible] tsent içro karda istodast, ū [illegible] FZU-ro ʙa ʙahoji „aəlo" tamom [illegible] dagi hast.

Imsol unversiteti komunistiji [illegible] nonaji Samarqadnro tamom [illegible] nad.

Az 7-umi janvar rafiqa Boʙoçonūva [illegible] va ʙa vazifaji sekretari taşkil [illegible] komsomoliji faʙrika sajlov karda[illegible] dagi hast.

Sekretar şuda, ū ʙaroji ustavi [illegible] tijaro ʙajni komsomolho kor [illegible] ʙuromadan kruzoki sijosi taşkil [illegible] dagi meʙoşad. Ba tahti rahʙariji [illegible] fiqa Boʙoçonūva kolektivi koms[illegible] liji faʙrika (79 nafar odam) [illegible] madanijati raʙociho va raʙocizanhoji faʙrikaro ʙaland ʙardoştan [illegible] na qism girifta istodast. Faʙrika [illegible] kino, cojxonaji surx, radio [illegible] Corjxonaji surxi faʙrikaji «BUÇ[illegible] dar tamomi Samarqand rafta [illegible] gi madanijatnok hisoʙ mejoʙad.

— Baroji insuna ham ʙaland [illegible] dani madanijati raʙociho va ra[illegible] zanhoji faʙrikaji mo güştin [illegible] —megūjad rafiqa Boʙoçonūva— [illegible] vazifaji asosiji [illegible] proizvodstvoi ʙaroji [illegible] puro-puru [illegible] tin megiram.

Razm[illegible]

Baçoji 7—10 hazor ʙonka

LENINOBOD. Ulmasova — staxanūvciji komʙinati konservʙuroriji mihnati xudro zijod karda, rūze ʙaçoji 7, 10 hazor ʙonka tajor karda istodast. On plani korkardaʙuroriji mahi janvaro [illegible] protsent içro kard. Ulmasova ʙoz ʙaroji plani [illegible] daʙuroriji xudro az [illegible] dan harakat karda istodast. Muhamad[illegible]

Redaktori çuvoʙgari vaqtina M. Aminūv Врид. отв. редактора М. АМИН
Upol uzglavlit A—644. POLIGRAFKOMBINAT